



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0808737 / 003

U Podgorici, dana 18.03.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TWINFIN TESLA, broj 278372 podnijetoj dana 13.03.2019. u 00:00:00, preko

Ime i prezime: LUKA VELJOVIĆ

[REDACTED]
[REDACTED]

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TWINFIN TESLA - registarski broj 5 - 0808737, PIB 03159256, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 24.01.2019.

Registruje se - upisuje se: Statut od 06.03.2019.

Povećanje kapitala:

Registruje se - upisuje se: Upisani kapital prije promjene: 1,00 Euro (Novčani 1,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)

Povećanje: Novčani 150.000,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro

Ukupni kapital nakon povećanja: 150.001,00 Euro (Novčani 150.001,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)

Ograničenja - Izvršni direktor STAMENA GAČEVIĆ

Briše se: Neograničeno

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - Izvršni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja u pravnom prometu za transakcije u iznosu do 5.000 EUR. Za transakcije u iznosu od i/ili preko 5.000 EUR, Izvršni direktor zastupa Društvo samo sa supotpisom Osnivača.

Preuzeo rješenje:
Luka Veljović
[Signature]
25.3.2019.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 13.03.2019 u 00:00:00 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću TWINFIN TESLA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik II


Zdravko Gutović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0808737 / 002
PIB: 03159256

Datum registracije: 20.10.2017.
Datum promjene podataka: 28.01.2019.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TWINFIN TESLA

Broj važeće registracije: /002

Skraćeni naziv: TWINFIN TESLA
Telefon: +38269896289
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 19.10.2017.
Datum donošenja Statuta: 19.10.2017. Datum promjene Statuta: 24.01.2019.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 98, THE CAPITAL
PLAZA, II SPRAT PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 98, THE CAPITAL
PLAZA, II SPRAT PODGORICA
Adresa sjedišta: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 98, THE CAPITAL
PLAZA, II SPRAT PODGORICA
Pretežna djelatnost: 3514 Trgovina električnom energijom
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Porijeklo kapitala: Bez oznake porijekla kapitala
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

06.03.'19.
** 150.000,00*

OSNIVAČI:

SLAVEN MORAVČEVIĆ

Uloga: Osnivač

Udic: 100%

LICA U DRUŠTVU:

STAMENA GAČEVIĆ [REDACTED]

[REDACTED]
Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

OGRA NIČNO

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 13.03.2019 godine u 11:38h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

13.03.2019

13.03.2019



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 278372

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je LUKA VELJOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - TWINFIN TESLA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50808737 sa sljedećim priložima:

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Odluka o povećanju kapitala

Odluka o ograničenju izvršnog direktora

izmjena Statuta

Potvrda iz banke


Statut društva

Obrazac

Punomoćje

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Datum prijema dokumentacije: 13.3.2019. god.

Podnosilac prijave


Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

Zdravko

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 13.3.2019. **podnešena je prijava**

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD Twintin Testa

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za promjenu

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 278372

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

Saglasnost o ograničenju odgovornosti (igava)
Obveze

Podnosilac zahtjeva

[Signature]
Luka Vefovic

OPREZNA GORNJOPOLJSKA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTARIZACIJU
ODSJEK ZA CENI, RAČUNI I REGISTARIZACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA
Primljeno: 13.03.19
Dana: 13.03.19 - preko pošte
Preporučeno dat. prihvata na poštu dana: 12.19/1-19
Broj: 12.19/1-19

IZJAVA

Ja, **Stamena Gačević** [REDACTED] [REDACTED] izvršnog direktora **Društva sa ograničenom odgovornošću Twinfin Tesla**, registracioni broj 50808737, PIB 03159256, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, II sprat, 81 000 Podgorica ("**Društvo**") ovim putem neopozivo potvrđujem da sam saglasna sa ograničenjem svojih ovlašćenja u skladu sa Odlukom o ograničenju ovlašćenja Izvršnog direktora ("**Odluka**") od 6.3.2019. godine.

U skladu sa Odlukom, Izvršni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja u pravnom prometu, za sve transakcije u iznosu do 5.000 EUR.

Za transakcije u iznosu od i/ili preko 5.000 EUR, izvršni direktor zastupa Društvo samo sa supotpisom Osnivača.

U Podgorici, dana 7.3.2019. godine.



Stamena Gačević

izvršni direktor Društva

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted] *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Stamena Gačević

12.4. Adresa:

Država

[Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

Izvršni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja u pravnom prometu za transakcije u iznosu do 5.000 EUR. Za transakcije u iznosu od i/ili preko 5.000 EUR, Izvršni direktor zastupa Društvo samo sa supotpisom Osnivača.

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se fizičko i pravno lice

Ime i prezime: Opština:

Matični broj: Broj pasoša:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: Registarski broj:

Puni naziv:

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja: OD KD AD DOO
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv: 1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja: 1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština: 2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: 2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština: 3.3. Mjesto:

3.4. Ulica: 3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA


4.1. Promjena opštine: *ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.


5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST . 7. NOVI OBLIK SVOJINE bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA8.1. Telefon: 8.2. Fax: 8.3. E-mail: 8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje

Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	1,00 €	150.000,00 €	150.001,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	1,00 €	150.000,00 €	150.001,00 €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	€	€	€

 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Registruje se

Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač

Član DOO

Ortak

Komanditor

Komplementar

Zadrugar

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:


Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Stamena Gačević

12.4. Adresa:

Država

Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

Izvršni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja u pravnom prometu za transakcije u iznosu do 5.000 EUR. Za transakcije u iznosu od i/ili preko 5.000 EUR, Izvršni direktor zastupa Društvo samo sa supotpisom Osnivača.

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Na osnovu članova 57 i 79 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/2002 i "Službeni list Crne Gore", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011 i 40/2011) ("**Zakon**") i člana 12 Statuta društva od 24.01.2019. godine, Slaven Moravčević, J [REDACTED] i pasoša: 013263900, državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na adresi Žorža Klemansoa 18, 11 000 Beograd (Stari Grad), u svojstvu osnivača i jedinog člana ("**Osnivač**") privrednog društva **Društvo sa ograničenom odgovornošću Twinfin Tesla**, registracioni broj 50808737, PIB 03159256, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, II sprat, 81 000 Podgorica ("**Društvo**"), donosi sljedeću:

ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA

("Odluka")

Član 1.

Ovom Odlukom povećava se osnovni kapital Društva uplatom dodatnog novčanog uloga u osnovni kapital.

Na dan potpisivanja ove Odluke ukupni osnovni kapital Društva iznosi 1 EUR (slovima: jedan euro).

Član 2.

Osnivač unosi dodatni novčani kapital u Društvo u visini od 150.000,00 EUR (slovima: jedna stotina pedeset hiljada eura).

Član 3.

Nakon povećanja osnovnog kapitala u skladu sa ovom Odlukom, ukupan kapital Društva, koji se sastoji samo od novčanih uloga Osnivača, iznosi 150.001,00 EUR (slovima: jedna stotina pedeset hiljada jedan euro).

Član 4.

Društvo će u skladu sa Zakonom bez odlaganja izvršiti registraciju ove promjene pri Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan potpisivanja.


Član 6.

Ova Odluka je potpisana u 4 (četiri) primjerka.

U Podgorici, dana 06.03.2019. godine



Osnivač:


Slaven Moravčević

Na osnovu članova 57 i 79 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/2002 i "Službeni list Crne Gore", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011 i 40/2011) ("**Zakon**") i Statuta društva od 24.01.2019. godine ("**Statut**"), Slaven Moravčević, [REDACTED], [REDACTED] ("**Osnivač**") privrednog društva **Društvo sa ograničenom odgovornošću Twinfin Tesla**, registracioni broj 50808737, PIB 03159256, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, II sprat, 81000 Podgorica ("**Društvo**"), donosi sljedeću:

**ODLUKU O OGRANIČENJU OVLAŠĆENJA IZVRŠNOG
DIREKTORA**

("Odluka")

Član 1.

Ovom Odlukom ograničavaju se ovlašćenja izvršnog direktora Društva.

Član 2.

Izvršni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja u pravnom prometu, za sve transakcije u iznosu do 5.000 EUR.

Za transakcije u iznosu od i/ili preko 5.000 EUR, izvršni direktor zastupa Društvo samo sa supotpisom Osnivača.

Član 3.

Društvo će u skladu sa Zakonom bez odlaganja izvršiti registraciju ove promjene pri Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore.

Član 4.


Ova Odluka stupa na snagu na dan potpisivanja.

Član 5.

Ova Odluka je potpisana u 4 (četiri) primjerka.

U Podgorici, dana 06.03.2019. godine

Osnivač:

 Slaven Moravčević

Na osnovu, između ostalih, članova 28 i 70 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/2002 i "Službeni list Crne Gore", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011 i 40/2011) ("Zakon") i članom 24 Statuta Društva od 24.01.2019. godine, Slaven Moravčević, JMBG: [REDACTED] i [REDACTED] ("Osnivač") privrednog društva **Društvo sa ograničenom odgovornošću Twinfin Tesla**, registracioni broj 50808737, PIB 03159256, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, II sprat, 81 000 Podgorica ("**Društvo**"), donosi:

O D L U K U O I Z M J E N I S T A T U T A

("Odluka")

Član 1.

Ovom odlukom mijenja se član 9 Statuta Društva od 24.01.2019. godine, i sada glasi:

"Ukupan osnovni kapital Društva, koji se sastoji samo od novčanih uloga, iznosi **150.001,00 EUR** (slovima: stopedesethiljadajedan evro)."

Član 2.

Ovom odlukom mijenja se član 19 Statuta Društva od 24.01.2019. godine, i sada glasi:

"Izvršni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja u pravnom prometu za transakcije u iznosu do 5.000 EUR.

Za transakcije u iznosu od i/ili preko 5.000 EUR, Izvršni direktor zastupa Društvo samo sa supotpisom Osnivača."

Član 3.

Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Prečišćeni tekst Statuta je sastavni dio ove Odluke.

Dana 06.03.2019.godine

Osnivač:




Slaven Moravčević

Na osnovu, između ostalih, članova 28 i 70 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 6/2002 i "Službeni list Crne Gore", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011 i 40/2011) ("**Zakon**") i Odluke o povećanju osnovnog kapitala od

██████████ Slaven Moravčević, JMBG:

██████████

██████████

██████████ u

svojstvu osnivača i jedinog člana ("**Osnivač**" ili "**Član**") privrednog društva **Društvo sa ograničenom odgovornošću Twinfin Tesla**, registracioni broj 50808737, PIB 03159256, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, II sprat, 81 000 Podgorica ("**Društvo**"), dana 06.03.2019. godine, donosi:

In accordance with, among others, articles 28 and 70 of Companies Act ("Official Gazette of Montenegro", nos. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011 and 40/2011) (hereinafter "**Companies Act**") and the Decision on share capital increase, dated 6 March 2019, Slaven Moravčević, ID number:

██████████

██████████

██████████

Džordža Klemansoa 18, 11000 Belgrade (Old Town),

as the founder and the sole member ("**Founder**" or

"**Shareholder**"), of **Društvo sa ograničenom**

odgovornošću Twinfin Tesla, Podgorica, registration

number 50808737, TIN 03159256, with the registered

seat at the address Bulevar Džordža Vašingtona no. 98,

The Capital Plaza II floor, 81000 Podgorica ("**Company**"), on 6 March 2019, donosi:

STATUT

STATUTE

I OPSTE ODREDBE

I GENERAL PROVISIONS

Član 1.

Article 1

Ovim Statutom se utvrđuje:

This Statute set forth the following:

- naziv Društva;
- sjedište Društva;
- osnovna djelatnost Društva;
- kapital Društva;
- promjene osnovnog kapitala Društva;
- statusne promjene;
- organi Društva;
- zastupanje i predstavljanje Društva; i
- izmjene i dopune Statuta.

- name of the Company;
- registered office of the Company;
- core business activity of the Company;
- capital of the Company;
- changes of the share capital of the Company;
- status changes;
- corporate bodies of the Company;
- representatives and agents, the Company; and
- amendments and modifications of the Statute.

U skladu sa zakonom, Društvo se upisuje u Centralni

Pursuant to the legal requirements, the Company shall

registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

be entered into the Central Registry of Business Entities of the Tax Administration in Podgorica along with the information required by applicable regulations.

The Company is incorporated for an indefinite period of time.

II NAZIV DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod nazivom:

- društvo sa ograničenom odgovornošću **TWINFIN TESLA**

Skraćeni naziv Društva je:

- **TWINFIN TESLA d.o.o.**

Osnivač Društva može u svakom trenutku promijeniti naziv Društva.

II BUSINESS NAME

Article 2

The Company shall operate under the business name:

- društvo sa ograničenom odgovornošću **TWINFIN TESLA**

The Company's abbreviated business name is:

- **TWINFIN TESLA d.o.o.**

Shareholder of the Company may change business name of the Company at any time.

III SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Sjedište Društva kao i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, the Capital Plaza, II sprat

Osnivač Društva može u svakom trenutku promijeniti sjedište, a može i u drugim mjestima osnivati predstavništva, filijale, poslovne jedinice, stovarišta i dr.

Član 4.

Pečat Društva je okruglog oblika standardnih dimenzija, pri čijem spoljašnjem obodu je naznačena sljedeća sadržina: "Društvo sa ograničenom odgovornošću", dok je u unutrašnjem obodu naznačeno sjedište: "Podgorica", a u sredini je

III REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY

Article 3

Registered seat of the Company, as well as the address for receiving official mail shall be Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona no. 98, the Capital Plaza, II floor.

Shareholder of the Company may change registered office at any time and may also open representative offices, branches, business units, warehouses and similar, in other places.

Article 4

The Company's seal shall be circular in form and of standard size with the words "Limited Liability Company" written along the outer circle, and "Podgorica", as the seat of the Company, along the inner circle, while the Company's business name

navedena oznaka naziva Društva: "TWINFIN TESLA"
(u dva reda).

"TWINFIN TESLA" shall be written in the center of the
seal (in two lines).

IV DJELATNOST DRUŠTVA

IV COMPANY ACTIVITIES

Član 5.

Article 5

Društvo će obavljati djelatnosti u skladu sa Zakonom o
klasifikaciji djelatnosti (Službeni list Crne Gore, br.
18/11).

The company shall carry out its business pursuant to
the Law on Classification of Activities ("Official Gazette
of Montenegro" No. 18/11).

Šifra djelatnosti: 35.14

Activity code: 35.14

Naziv djelatnosti: *trgovina električnom energijom*

Activity label: *electricity trading*

Društvo će obavljati u manjem obimu i bez upisa u
registar djelatnosti koje služe registrovanim
djelatnostima.

The Company shall engage, on a smaller scale and
with no need to have them registered, in the activities
that are related to and are serving the purposes of
registered activities.

Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom, i
to prometom roba i usluga za koje je registrovano u
unutrašnjem prometu.

The Company shall be authorized to perform the
foreign trade transactions, in relation to the trade of
goods and services for which the Company is
registered in internal traffic.

Društvo može promijeniti svoju osnovnu djelatnost u
skladu sa odlukom Osnivača. Ova odluka donosi se u
pisanom obliku i registruje se u Centralnom registru
privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

The Company can change its registered activity in
accordance with the Shareholder's decision. This
decision shall be adopted in written form and
submitted to the Central Registry of Business Entities
kept by the Tax Administration in Podgorica.

V PRAVA I OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU

V RIGHTS AND LIABILITIES IN LEGAL TRANSACTIONS

Odgovornost Člana i Društva

Liabilities of Shareholder and Company

Član 6.

Article 6

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa
u svoje ime i za svoj račun.

In legal transactions with third parties the Company
shall act in its own name and on its own behalf.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima
odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

For the commitments toward third parties in carrying
out its business activities, the Company shall be liable
up to the full value of its assets.

Odgovornost Osnivača Društva je ograničena do visine uloga u Društvu.

Član 7.

Osnivač odgovara Društvu zbog neuplate ili neblagovremene uplate novčanih uloga ili drugog štetnog postupanja prilikom osnivanja Društva.

Član 8.

Osnivač Društva može sa Društvom zaključiti ugovor o kreditu, garanciji, avalu i jemstvu, kao i svaki drugi pravni posao.

Ugovori između Osnivača i Društva koje on zastupa, takođe se unose u knjige Društva, osim ugovora zaključenih u okviru tekućeg poslovanja koje se obavlja pod uobičajenim okolnostima.

VI OSNOVNI KAPITAL

Član 9.

Ukupan osnovni kapital Društva, koji se sastoji samo od novčanih uloga, iznosi **150.001,00 EUR** (slovima: stopedesethiljadajedan evro)."

Član 10.

Na osnovu imovine koju je unio u Društvo na način iz člana 9. ovog Statuta, Osnivač stiče 100% udjela u Društvu, isto toliko glasova kod odlučivanja, kao i odgovarajuće učešće prilikom raspodjele dobiti i rizika Društva.

O udjelima Društvo vodi knjigu udijela, u skladu sa propisima.

Član 11.

Osnivač Društva, po osnovu udjela u Društvu, ima sljedeća prava:

- da upravlja Društvom;
- da primi određeni iznos iz dobiti Društva;

The liability of the Company's Shareholder shall be limited to the extent of its share in the Company.

Article 7

The Shareholder shall be liable to the Company for non-payment or untimely payment of cash contributions or for any other adverse behaviour in the process of incorporation of the Company.

Article 8

The Shareholder and the Company may enter into a loan, guarantee, surety or security agreement, or into any other legal transaction.

Agreements entered into between the Shareholder and the Company represented by him shall also be entered into the Company's books of accounts, with the exception of agreements entered in the ordinary course of business performed in regular circumstances.

VI SHARE CAPITAL

Article 9

The share capital of the Company, including only monetary capital, shall amount to **EUR 150,001.00** (in words: one hundred fifty thousand and one Euro).

Article 10

Based on the assets contributed to the Company, as laid down in Art. 9 hereof, the Shareholder shall acquire a 100% share in the Company, the same percentage of voting rights and corresponding participation in the distribution of profits and risk sharing of the Company.

The Company shall keep a register of shares pursuant to the regulations.

Article 11

The Company's Shareholder, based on its share in the Company, shall be entitled to:

- manage the Company;
- receive the amount of distributed profit of the

- | | |
|--|--|
| | Company; |
| • pravo preče kupovine udjela; | • pre-emptive right to buy shares; |
| • na prenos vlasništva nad udjelom; | • transfer the ownership of the share; |
| • na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije; | • a share in the Company assets upon its dissolution; |
| • na uvid u poslovne knjige Društva; kao i | • inspect the books of the Company; and |
| • da vrši sva druga ovlaštenja iz isključive nadležnosti osnivača na osnovu Zakona o privrednim društvima. | • perform all other authorities pertaining to the exclusive competence of the shareholder pursuant to the Companies Act. |

VII. POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

VII. INCREASE IN SHARE CAPITAL

Član 12.

Article 12

Društvo može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima Osnivača ili novim ulozima trećih lica koji uplatom/unošenjem uloga u Društvo postaju članovi Društva.

The Company can increase the share capital through additional contributions of the Shareholders, or new contributions paid/contributed by third parties, which will become the shareholders of the Company.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala upisuje se u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Any decision on increase of share capital shall be registered in the Central Register of Companies kept by the Tax Administration in Podgorica.

VIII. TROŠKOVI POSLOVANJA. DOBIT. GUBITAK I RIZIK

VIII. OPERATING EXPENSES. PROFIT. LOSS AND RISK

Član 13.

Article 13

Troškovi poslovanja Društva utvrđuju se za svaku poslovnu godinu finansijskim planom.

The Company shall define its operating expenses for each business year by a financial plan.

Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima, izradi godišnji izvještaj (bilans) Društva, kojim se utvrđuje dobit ili gubitak Društva, kao i učešće Osnivača Društva u raspodjeli dobiti ili snošenju rizika - gubitaka Društva.

At the end of each business year the Company shall produce its annual financial statement pursuant to the current regulations, to establish the Company's profit or loss, and the share of the Company's Shareholder in the profit distribution or sharing the risk - losses of the Company.

Član 14.

Article 14

Dobit Društva je finansijski rezultat poslovanja Društva u toku poslovne godine, poslije odbitka svih troškova poslovanja, uključujući i sva primanja radnika i sva davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih fiskalnih dažbina.

The Company's profit shall be the Company's annual financial result, after deduction of all operating expenses which also include all earnings paid to employees and all payments that were made on account of contributions, taxes and other fiscal charges.

Član 15.

Article 15

Rizici iz tekućeg poslovanja (gubici, nenaplativa potraživanja i dr.) pokrivaju se sljedećim redoslijedom:

The risks from current business activities (losses, uncollectable debts, etc.) shall be covered by the following sequence, from:

- iz ostvarenog prihoda;
 - iz sredstava rezervi;
 - iz osnivačkog fonda.
- the income earned;
 - reserves;
 - the incorporation fund.

Moment nastanka rizika, visinu štete, način i uslove pokrića štete, utvrđuje Osnivač Društva.

The Company's Shareholder shall define the time when the risk was incurred, the extent of damage, method and conditions to cover for damages.

IX. ORGANI DRUŠTVA. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

IX. COMPANY BODIES, RUNNING AND MANAGING

Član 16.

Article 16

Organi Društva su:

The corporate bodies of the Company are:

- (i) Osnivač;
- (iii) Izvršni direktor.

- (i) Shareholder;
- (ii) Executive Director.

Osnivač

Shareholder

Član 17.

Article 17

Društvo nema uspostavljenu skupštinu, ni ne bira odbor direktora. Osnivač će neposredno obavljati sve funkcije koje bi bile u nadležnosti skupštine Društva i odbora direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.

The Company does not establish the Shareholders Meeting, nor appoints the board of directors. Shareholder shall directly perform activities which would be in the in capacity of the Shareholders Meeting and the board of directors, in accordance with the Companies' Act and this Statute.

Osnivač Društva je ovlašten da:

The Shareholder is authorised to:

- (i) donosi Statut i druga akta Društva;
- (i) enact the Statute and other by-laws of the Company;

- | | |
|---|--|
| (ii) donosi izmjene i dopune Odluke o osnivanju Društva, Statuta i drugih akata Društva; | (ii) enact amendments of the Decision on incorporation of the Company, Statute and other by-laws of the Company; |
| (iii) imenuje Izvršnog direktora i Zastupnika direktora; | (iii) appoint the Executive Director and the Representative; |
| (iv) odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala; | (iv) decide on increase or decrease of the share capital; |
| (v) odlučuje o raspodjeli dobiti i pokrivanju gubitaka; | (v) decide on distribution of profits and covering losses; |
| (vi) donosi odluke i smjernice o raspolaganju nepokretnom imovinom Društva (između ostalog: prodaji, kupovini, zalogu, itd); | (vi) decide and provide instructions on all issues in relation with the disposal of real property of the Company (inter alia: sale and purchase, pledging etc.); |
| (vii) odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju i pokretanju stečajnog postupka Društva; | (vii) decide on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure; |
| (viii) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju Društva; | (viii) adopt annual financial statements and reports about the Company's business; |
| (ix) usvaja procjenu nenovčanih doprinosa; | (ix) approve the appraisal of in-kind contributions; |
| (x) na zahtjev Izvršnog direktora bavi se pitanjima u vezi sa poslovanjem Društva, koja spadaju u delokrug rada Izvršnog direktora; | (x) upon request of the Executive Director, deals with issues relating to the Company's operations falling within the scope of competence of the Executive Director; |
| (xi) mijenja poslovno ime ili sjedište Društva; i | (xi) change the business name and corporate seat of the Company; and |
| (xii) obavlja sve druge poslove utvrđene zakonom. | (xii) perform all other activities determined by the applicable laws. |

Sve odluke Osnivača Društva evidentiraju se u knjigu odluka Društva. Odluke Osnivača Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Decisions issued by the Shareholder are recorded without delay in the Company's book of decisions. The Shareholder's decisions are valid from the moment when they are adopted.

Izvršni direktor

Executive Director

Član 18.

Article 18

Izvršni direktor je ovlašćeni zastupnik Društva.

The Executive Director is authorized representative of the Company.

Izvršni direktor Društva je Stamena Gačević, sa

Executive Director of the Company Stamena Gačević,

[REDACTED] ID no.
("Izvršni direktor").

Izvršni direktor je organ upravljanja Društvom koga imenuje i razrješava Osnivač. Izvršni direktor zastupa Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa

The Executive Director is the Company's managing body who is appointed and dismissed by the Shareholder. The Executive Director represents the Company in domestic and foreign transactions.

Izvršni direktor obavlja svoju funkciju u najboljem interesu Društva, pridržavajući se načela savjesnosti i postupajući sa pažnjom dobrog privrednika.

The Executive Director exercises its function in the best interest of the Company, acts in good faith and with required due diligence.

Izvršni direktor obavlja poslove vezane za tekuće poslovanje Društva, uključujući ali se ne ograničavajući na slijedeće:

The Executive Director performs day-to-day management duties in respect of the Company, including but not limited to the following:

- | | |
|--|--|
| (i) predstavlja Društvo; | (i) represent the Company; |
| (ii) otvara račune u bankama u skladu sa ovim Statutom; | (ii) opens bank-accounts in accordance with this Statute; |
| (iii) odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa u Društvu; | (iii) decides on recruitment and termination of labour contracts in the Company; |
| (iv) izdaje naloge i uputstva koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu; i | (iv) issues orders and instructions that are mandatory for all employees in the Company |
| (v) odgovoran je za sastavljanje finansijskih izveštaja i podnosi ih Osnivaču na usvajanje; | (v) is responsible for the completion of the financial reports and their submission to the Shareholder for adoption; |
| (vi) predlaže osnove poslovne politike Društva; | (vi) proposes the basics of the Company's business policy; |
| (vii) predlaže plan rada i razvoja Društva; | (vii) propose the plan of operations and development of the Company; |
| (viii) vodi računa da Društvo posluje u skladu sa zakonom; | (viii) takes care that the Company performs its operations in full compliance with the applicable laws; |
| (ix) organizuje i rukovodi radom Društva; | (ix) organizes and manages the Company's operations; |
| (x) izvršava i sprovodi odluke Osnivača; | (x) executes decisions and instructions of the Shareholder; |
| (xi) odlučuje o pravima i obavezama koja proističu iz radnog odnosa; | (xi) decides on rights and obligations arising out of employment relations; |
| (xii) izvršava druge obaveze koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ovlašćenja Izvršnog | (xii) carries out other obligations that are necessary for the benefit of the Company, within |

direktora; i

the competences determined for the Executive Director; and

(xiii) obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Odlukom o osnivanju Društva, Statutom i relevantnim propisima.

(xiii) performs other activities prescribed by the law, Decision on incorporation of the Company, Statute and other relevant regulations.

Zastupanje Izvršnog direktora

Representations of the Executive Director

Član 19.

Article 19

Izvršni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja u pravnom prometu za transakcije u iznosu do 5.000 EUR.

The Executive Director will represent the Company solely and with no limitation, for legal transactions in the amount of up to EUR 5,000.

Za transakcije u iznosu od i/ili preko 5.000 EUR, Izvršni direktor zastupa Društvo samo sa supotpisom Osnivača.

For legal transactions in the amount of and/or above EUR 5,000 the Executive Director represents the Company solely with joint signature of the Shareholder.

Osnivač može utvrditi i druga ograničenja u pogledu zastupanja i/ili plaćanja, zavisno od potreba Društva u datom trenutku.

The Shareholder can impose other representation and/or payment limitations depending on needs of the Company in a particular moment.

Izvršni direktor odgovara Društvu za počinjenu štetu u slučaju prekoračenja ovlašćenja pri zastupanju iz ovog člana.

In the event that the Executive Director breaches the limitations to the representation set out in this Article, he will be liable to the Company for all the damage sustained in connection therewith.

Osnivač može razriješiti Izvršnog direktora bez objašnjenja.

The Shareholder can dismiss the Executive Director without any particular explanation.

Član 20.

Article 20

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva, a naročito za kršenje zakonskih i drugih propisa, povrede odredbi ovog Statuta i propuste počinjene u vršenju poslovodne funkcije.

The Executive Director shall be responsible for legal operation of the Company, and in particular he shall be responsible for breaches of legal and other regulations, breaches of provisions of this Statute, and for the omissions made in discharging managing duties.

Za vrijeme trajanja mandata, na Izvršnog direktora se odnose odredbe Zakona o privrednim društvima kojima se utvrđuje njegova odgovornost.

During his term of office, the provisions of the Companies' Act governing the responsibility of an executive director shall apply to the Executive Director.

X STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

X CHANGES OF STATUS AND LEGAL FORM

Član 21.

Article 21

Društvo može biti subjekt statusnih promjena: spajanje

The Company may be subject to status changes, in the

sa drugim društvom, podjela na dva ili više društava, form of: mergers with other companies, divisions into kao i promjena oblika organizovanja, u skladu sa two or more companies, and to the changes of legal Zakonom o privrednim društvima. form in line with the Companies Act.

Predlog da se pristupi promjeni oblika ili nekoj od Any proposal to proceed with the changes of the status statusnih promjena, može podnijeti Izvršni direktor i or legal form may be filed by the Executive Director Osnivač, a o pristupanju promjeni odluku donosi and Shareholder, and the respective decision on Osnivač. implementation of the changes shall be made by the Shareholder.

XI PRESTANAK DRUŠTVA

XI DISSOLUTION OF THE COMPANY

Član 22.

Article 22

Uslovi za pokretanje, način sprovođenja, subjekti u The conditions how to initiate, implement, and the postupku likvidacije i njihove obaveze, utvrđeni su entities in charge of, the dissolution procedure and Zakonom o privrednim društvima. their obligations, are laid down in the Companies' Act.

XII AKTI DRUŠTVA

XII COMPANY BYLAWS

Član 23.

Article 23

Opšti akti Društva su:

The Company's bylaws shall be:

- Akt o sistematizaciji radnih mjesta, ukoliko bude potreban;
- drugi pravilnici, odluke i drugi akti.
- Act on systematization of work places, if needed;
- other rulebooks, decisions and documents.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

XIII MISCELLANEOUS

Član 24.

Article 24

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po postupku i na Any amendment and modification of this Statute shall način utvrđen za njegovo donošenje. be carried out following the procedure and in the manner defined for the adoption of the Statute.

Član 25.

Article 25


Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog This Statute shall become effective as of the date of donošenja. their adoption.

U slučaju neslaganja verzija, verzija Statuta na In case of a discrepancy between the two language
crnogorskom jeziku će biti mjerodavna. versions, the Montenegrin version of this Statute shall
prevail.

Osnivač:


Staven Moravčević





SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Mi, **Društvo sa ograničenom odgovornošću Twinfin Tesla**, registracioni broj 50808737, PIB 03159256, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Pláza, II sprat, 81 000 Podgorica ("**Društvo**"); koga zastupa izvršni direktor, **Stamená Gačević**, [REDACTED] ovim specijalnim punomoćjem ovlašćujemo sljedeće advokate, advokatske pripravnike i fizička lica:

Mariju Zdravković,

[REDACTED]

Anu Vukčević,

[REDACTED]

Luku Veljovića,

[REDACTED]

[REDACTED]

Petra Vučinića,

[REDACTED]

i

Tanju Božović

[REDACTED]

(u daljem tekstu: "**Punomoćnici**")

da nas u potpunosti zastupaju u svim pravnim i drugim radnjama pred svim organima, bankama i trećim licima, u preduzimanju svih pravnih i/ili faktičkih radnji i potpisivanju svih dokumenata neophodnih ili preporučljivih za povećanje osnovnog kapitala u Društvu; uključujući, ali ne ograničavajući se na, sljedeće:

1. da izrade, potpišu i usvoje odluku i/ili bilo koji drugi akt u vezi sa povećanjem osnovnog kapitala Društva;
2. da odobre i/ili potpišu bilo koju izjavu, odluku ili drugi pravni akt koji je neophodan radi pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka povećanja osnovnog kapitala Društva;
3. da nas zastupaju pred Centralnim registrom privrednih subjekata Crne Gore ("**CRPS**"), Poreskom upravom Crne Gore, bankama i svim drugim nadležnim organima kao i trećim licima u postupku povećanja kapitala Društva;
4. da dostave, prime, potpišu i ovjere sve dokumente, kao i da obave sve druge pravne i faktičke

radnje koje su neophodne ili preporučljive u vezi sa sprovođenjem povećanja kapitala Društva, u moje ime i za moj račun;

5. da podnose sve zahtjeve i preuzimaju sve potvrde u vezi sa uplatom i/ili registracijom dodatnog uloga na osnovu kojeg se povećava kapital;
6. da nase zastupaju i potpisuju bilo koje druge akte neophodne ili potrebne u cilju registracije promjena nastalih na osnovu povećanja kapitala Društva, kao i da vrše uplatu svih taksi i troškova do kojih dođe u postupku povećanja kapitala Društva;
7. da po izvršenoj registraciji preuzmu pun Izvod Društva od CRPS-a; i
8. da prenose ovlašćenje za zastupanje na druga lica u okviru ovlašćenja iz ovog punomoćja.


Društvo se obavezuje da prihvati i odobri bilo šta što Punomoćnici učine ili zakonito izdejstvuju da se učini na osnovu ovlašćenja koja su im data ili koja proizlaze iz ovog specijalnog punomoćja.

Društvo prihvata da će Punomoćnike obešteti i čuvati zaštićene od svakog i bilo kog gubitka, zahtjeva, štete, troška ili druge odgovornosti kojoj bi bilo ko od njih mogao biti izložen u vezi sa izvršenjem ili propuštanjem da se izvrši bilo koje ovlašćenje dato ovim specijalnim punomoćjem (zajedno: "Odgovornost"), osim ako je takva Odgovornost nastala usljed namjere konkretnog Punomoćnika.

Ovo punomoćje važi za sve instance.

Ovo specijalno punomoćje je samostalno i neograničeno, i važi do njegovog opoziva.

U Podgorici, dana 05.03.2019. godine.



Stamena Gačević

Izvršni direktor Društva





Centralni Registar Privrednih Subjekata

Osnovni podaci	Lica u društvu	Djelovi društva	Zabilježbe
Osnovni podaci	Lica u društvu	Djelovi društva	Zabilježbe
Registarski broj:	50808737		
PIB:	03159256		
Broj promjene:	2		
Puni naziv:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TWINFIN TESLA		
Skraćeni naziv:	TWINFIN TESLA		
Oblik organizovanja:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU		
Šifra djelatnosti:	3514		
Naziv djelatnosti:	Trgovina električnom energijom		
Adresa sjedišta:	BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 98, THE CAPITAL PLAZA, II SPRAT		
Mjesto sjedišta:	PODGORICA		
Adresa prijema službene pošte:	BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 98, THE CAPITAL PLAZA, II SPRAT		
Mjesto prijema službene pošte:	PODGORICA		
Ukupan kapital:	1		
Datum registracije:	20.10.2017		
Datum promjene:	28.01.2019		
Status:	Registrovan		

CRPS

Registracija privrednih subjekata u Crnoj Gori vrši se u Centralnom registru privrednih subjekata. U cilju unapređenja poslovnog ambijenta u okviru regulatorne reforme uveden je jednošalterski sistem registracije privrednih subjekata.

Linkovi

- [Poreska Uprava](#)
- [Ministarstvo Finansija](#)
- [Pretraga Registra](#)
- [CBCG](#)

Kontakt

Adresa: Vaka Djurovića 20,
81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 (0)20 230 858
E-mail: crps@tax.gov.me

Izdvajamo

- [Preuzmanje obrazaca](#)



Centralni Registar Privrednih Subjekata

Osnovni podaci	Lica u društvu	Djelovi društva	Zabilježbe
Osnovni podaci	Lica u društvu	Djelovi društva	Zabilježbe

Ime	Prezime	Uloga	Odgovornost	Udio(%)
STAMENA	GAČEVIĆ	Izvršni direktor	POJEDINAČNO	
SLAVEN	MORAVČEVIĆ	Osnivač		100

Ime	Prezime	Uloga	Odgovornost	Udio(%)
STAMENA	GAČEVIĆ	Izvršni direktor	POJEDINAČNO	
SLAVEN	MORAVČEVIĆ	Osnivač		100

CRPS

Registracija privrednih subjekata u Crnoj Gori vrši se u Centralnom registru privrednih subjekata. U cilju unapređenja poslovnog ambijenta u okviru regulatorne reforme uveden je jednošalterski sistem registracije privrednih subjekata.

Linkovi

- [Poreska Uprava](#)
- [Ministarstvo Finansija](#)
- [Pretraga Registra](#)
- [CBCG](#)

Kontakt

Adresa: Vaka Djurovića 20,
81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 (0)20 230 858
E-mail: crps@tax.gov.me

Izdvajamo

- [Preuzimanje obrazaca](#)



CRNA GORA
NOTAR
ANĐELKO MILOŠEVIĆ
PODGORICA
UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.7

OVP 2129/2019

OVJERA POTPISA

Ja, zamjenik notara Maja Đurasović, potvrđujem da je stranka: _____

-Gačević Stmena, JMB _____

u mom prisustvu, svojeručno potpisala ispravu: "SPECIJALNO PUNOMOĆJE". _____

Potpis na prednjoj ispravi koja se sastoji od 2 /dva/ lista je istinit. _____

Prilog: _____
-Izvod iz CRPS-a. _____

Ovjera je sačinjena u 3 /tri/ primjerka. _____

U skladu sa čl. 63. stav 4. Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržaj isprave na kojoj se nalazi potpis. _____

Notarska naknada obračunata je u skladu sa Tarifom o naknadama za rad notara (tarifni broj 9 i 22) u iznosu od 7,50 €, uvezivanje u iznosu od 1,00 €, PDV u iznosu 1,79 €, ukupno za sve primjerke u iznosu od od 10,29 €.

Podgorica, 6.3.2019. godine /šesti mart dvije hiljade devetnaeste/. _____



HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
Broj: 105-1-665
Podgorica, 11.03.2019. godine

TWINFIN TESLA DOO

POTVRDA

Da je dana 08.03.2019.godine izvršena je uplata u iznosu od 150.000.00€ na ime povećanja osnivačkog kapitala za preduzeće TWINFIN TESLA DOO Podgorica.

Uplata je izvršena od strane Slavena Moravcevic-
[REDACTED]

Potvrda se izdaje za potrebe registracije povećanja kapitala društva u Centralnom registru privrednih subjekata pri poreskoj upravi Crne Gore.

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
Jelena Stojanovic Mirko Babovic



Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)	
Network Delivery Status	Network ACK
Priority / Delivery	Normal
Message input reference -	[REDACTED]

Message header:

Swift input	FIN 103 Single Customer Credit Transfer
[REDACTED]	[REDACTED]

Message:

Sender's Reference	:20:	9065102367
Bank Operation Code	:23B:	CRED
Settlement Amount	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		SLAVEN MORAVCEVIC
		[REDACTED]
		[REDACTED]
Ordering Institution	:52A:	BACXRSBGXXX
Sender's Correspondent	:5	[REDACTED]
Beneficiary Customer	:5	[REDACTED]
		TWINFIN TESLA DOO
		[REDACTED]
		[REDACTED]
		[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		KAPITALA
Details of Charges	:71A:	OUR



Tip instance i prenos

Obavještenje (prenos) Originala poslatog SWIFT-u (ACK)
Status isporuke putem mreže: Network ACK
Prioritet/ispорука: normalno
Input broj poruke: [REDACTED]

Zaglavlje poruke

Swift input: FIN 103 Kreditni transfer jednog klijenta
Pošiljalac: [REDACTED]
[REDACTED]

Poruka

Referentni broj pošiljaoca


[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

SLAVEN MORAVCEVIC
[REDACTED] evl
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Korespondent pošiljaoca
Korisnik

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]


Podaci o doznaci
Detalji o troškovima



UniCredit Bank Srbija a.d.
zatvoreno akcionarsko društvo
Rajićeva 27-29
11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 37 77 888
Telefax: +381 11 33 42 200
Internet: <http://www.unicreditbank.rs>

Upisani i uplaćeni kapital:
EUR 267.099.65
SWIFT: BACXRSBG
Registrovana kod Agencije
za privredne registre
MB: 17324918
PIB: 100000170

15



TUMAČ
Ivana Grdinić

za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1863/17 od 03. jula 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran orig.na u.

Troškovi prevoda iznose _____ €.
U Podgorici, dana 08.03.2019.

Pečat Podpis

INTERPRETER/TRANSLATOR
Ivana Grdinić

for English, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice number: 03-745-1863/17 of the 03rd July 2017, for the period of five years, certifies that this is the true translation of the original document.

Translation fee € _____
In _____, on _____

Signature _____

Ivana Grdinić

